



XXVII-с төгүлүн бытылар академик В.П.Ларионов аатынан «Шаг в будущее-Инникигэ харды» өрөспүүбүлүкэтэҕи элэр чинчийээччилэр кэмпириэсийэлэрэ



«Ангелина Кузьмина “Мас тобо үүнэрий?” кэпсээннэрин хомуурунньугар оҕону аабыы абылангар умсугутар ньымалара

Николаева Лилиана Олеговна, И.В.Яковлев аатынан Бүлүү улуһун Угүлээт орто оскуолатын ахыс кылааһын үөрэнээччитэ

Үлэ сонуна: Ангелина Кузьмина, оҕо суруйааччыта быһыытынан киэн аранаҕа тахсарыгар, элбэх оҕо кини кэпсээнин ааҕарыгар аналлаах аудио-кинигэни оноруу. Оҕо суруйааччытын быһыытынан ханнык уус-уран ньымаларын, бэргэн этиилэри туттан, оҕо сизэр-туом өттүгэр итиллэрин чинчийи.

Үлэ тоҕоостооҕо: Ангелина Кузьмина бэлиэтииринэн, оҕо кинигэни ааҕар буоллагына мэйийтэ сайдар,үлэлиир буолар диин этэр. Ол иһин кини оҕолорго кыра сааһыттан төрөөбүт тылынан суруллубут кинигэлэрин аахтарын диир. Оҕо кыра эрдэбиттэн сахалыы кэпсээннэри истэ, ааҕа үөрэннэҕэ инники өттүгэр төрөөбүт тылынан таба санарарга, суруйарга дьулуһар, ону тэнэ, кинигэттэн



Үлэм сыала: Ангелина Кузьмина оҕо суруйааччытын быһыытынан айар үлэтигэр уратытын чинчийи, кэпсээннэригэр уус-уран ньымалары уонна бэргэн этии арааһын табыгастаахтык туттубутук чинчийи, оҕо сизэр-туом өттүгэр итиллэр көстүүлэрин булуу

Үлэ соруктара:

1. Мас тобо үүнэрий?”дизн оҕолорго аналлаах кэпсээннэри аабыы, суруйааччы тылыгар-өһүгэр, суруйар ньыматыгар ханнык уус-уран ньымалары туттубутун булуу
- 2.Ону тэнэ, оҕону сизэр-туом өттүгэр итэр сыаллаах араас бэргэн этиилэри таба туттубутун быһаарыы

Чинчийи ньымалара: Кузьмина Ангелина Афанасьевна «Мас тобо үүнэрий?”суругун тиэкиһин ырытыы , кэпсээннэртэн уус-уран дьүһүйэр ньымалары уонна бэргэн этиилэри булуу, иитэр-үөрэтэр суолталарын быһаарыы, матырыйааллары түмүү.


Чинчийи түмүгэ: Оҕолорго аналлаах төрөөбүт тылынан суруллубут айымньылары төһө умсугуйан ааҕабын? (ыйытык түмүгэ)




Кэпсээннэри оҕо сааһынан наардааһын:



уус-уран ньыма араас дэгэтэ:



Саха бэргэн, хомоҕой тылын-өһө:



Оҕону сизэр-туом өттүгэр итэр сонун санаалара:

Бытартан да тымныга өрүү өйөөһөр, көмөлөсүһэр дьинигэх доҕордуулар эбиттэрин кысчаан онно өссө күүскэ өйдөөбүтэ!

Күн сири сырдатар, үөрэх – киһини! Ийэлэриггэн кини учуутал буоларын биллэр. Ол күнтэн оскуолаҕа хаһан үөрэнэ барыахтарын күүтэр буолдулар!

Бытартан да тымныга өрүү өйөөһөр, көмөлөсүһэр дьинигэх доҕордуулар эбиттэрин кысчаан онно өссө күүскэ өйдөөбүтэ!

Бытартан да тымныга өрүү өйөөһөр, көмөлөсүһэр дьинигэх доҕордуулар эбиттэрин кысчаан онно өссө күүскэ өйдөөбүтэ!

Үчүгэни онордубут” диин үөрбүттэрэ-көпчүттэрэ ханна да суох буолла. Сарсыныгар кыргыттар эбэлээх эһэлэригэр барар буолдулар...

Ийэтэ кэлтэ, үөрүү буолла. Хор, үлэлиир эмиз үөрүйэхтээх, оҕолоор, киһини үлэ килгэртэр!

Ийэтэ кэлтэ, үөрүү буолла. Хор, үлэлиир эмиз үөрүйэхтээх, оҕолоор, киһини үлэ килгэртэр!

Хор, килгиргир уонна өйө суох мээңэ быһыыланар, чэлэки суолу батыһар итинниккэ тириэрдэр. Аптаах ууну иһэн, күүстээх буолбаккын, киһи үлэлээн-хамсаан, эриллэн күүһүрэр.

Биһиги киһини наар үөрдэ сатырбыт. Тоойуом, дьонтор мэлдьи көмөлөһө сырыт, – диин кэпсээни түмүктүүр Дууһа.

«Мас тобо үүнэрий» оҕолорго аналлаах кэпсээннэринэн чөмчүүк саастаах оҕолорго аудио-кинигэ оноруу



«Тулдукчаан» уһуйаан итиллээччилэригэр Ангелина Кузьмина «Ким доҕордоох-ол дьоллоох» кэпсээнинэн сэргэх дьарык.

Туһаныллыбыт литэрэтиирэ:

- 1.Ангелина Кузьмина “Мас тобо үүнэрий?»: оҕолорго аналлаах кэпсээннэр.Дь-Медиа-холдинг «Якутия», 2020.-40 с.
2. <https://e.nlrs.ru>
- 3.Ангелина Кузьминалыын интервью
- 4.Оҕону төрүт култууранан тилиннэринэн уонна салгыы сайыннарынан уһуйан иитии-сайыннарыы эркэйдитэ-Дь.1994с
- 5.Ангелина Кузьмина айар үлэтин туһунан араас дьон сыанабыла
- 6.Ангелина Кузьмина.Киэн эйгэҕэ сахалыы санарыы уонна суруйуу сатабыла. Дь.Айар.2021.
7. Кузьмина А.А. Мас тобо үүнэрий?: оҕолорго аналлаах кэпсээннэр <http://bdulib.ru/index.php/homepage/istin-aa5uy/53-isti-aa-uy/1444>

Чинчийэр үлэбитинэн түмүк ситиһиитин манна көрүөххүтүн сөп:

- 1 Ангелина Кузьмина «Мас тобо үүнэрий?» аудио-кинигэбит национальной библиотека оҕо киинин библиотекатын саайтыгар, ону тэнэ, оҕо литературатын чинчийэр, үөрэтэр устудьуоннарга көмө матырыйаал быһыытынан бэрилиннэ.
- 2 Оҕолорго аналлаах сэргэх, оҕоҕо аабыы сатабылын инэрэр сыаллаах дьарыктар «Саха этигэн тыла» телеграм ханаалыгар.